

t19_waybel23
(TMc9495ktCi7U83kUkR5FU9B4K2ytTgjPCS)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_orders_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v3_waybel23 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r2_yellow_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k2_yellow_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1_orders_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k5_yellow_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v4_yellow_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_yellow_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v7_yellow_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. \forall X1. ((l1_orders_2 X0) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 \\ (u1_struct_0 X0)))) \Rightarrow ((v1_orders_2 (k5_yellow_0 X0 X1)) \wedge ((v4_yellow_0 \\ (k5_yellow_0 X0 X1) X0) \wedge (m1_yellow_0 (k5_yellow_0 X0 X1) X0))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l1_orders_2 X0)) \Rightarrow (\forall X1. \\ (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow ((v3_waybel23 \\ X1 X0) \Leftrightarrow (v7_yellow_0 (k5_yellow_0 X0 X1) X0))) \end{aligned} \quad (2)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l1_orders_2 X0)) \Rightarrow (\forall X1. \\ (m1_yellow_0 X1 X0) \Rightarrow ((v7_yellow_0 X1 X0) \Leftrightarrow (\forall X2. (m1_subset_1 \\ X2 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X1))) \Rightarrow ((r2_yellow_0 X0 X2) \Rightarrow (k2_yellow_0 \\ X0 X2 \in u1_struct_0 X1)))))) \end{aligned} \quad (3)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. (l1_orders_2 X0) \Rightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 \\ (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow (\forall X2. ((v1_orders_2 X2) \wedge ((v4_yellow_0 \\ X2 X0) \wedge (m1_yellow_0 X2 X0))) \Rightarrow ((X2 = k5_yellow_0 X0 X1) \Leftrightarrow (u1_struct_0 \\ X2 = X1)))) \end{aligned} \quad (4)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l1_orders_2 X0)) \Rightarrow (\forall X1. \\ & (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow ((v3_waybel23 \\ & X1 X0) \Leftrightarrow (\forall X2. (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 X1)) \Rightarrow ((r2_yellow_0 \\ & X0 X2) \Rightarrow (k2_yellow_0 X0 X2 \in X1)))))) \end{aligned}$$